

Član 11.

(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-02-1-1/12
19. јула 2012. године

Сарајево

Предсједавајући
Представничког дома
Парламентарне
скупштине БиХ

Др **Милорад Живковић**, с. р. Др **Драган Човић**, с. р.

Предсједавајући
Дома народа
Парламентарне
скупштине БиХ

На основу člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici Predstavničkog doma održanoj 21. juna 2012. godine, i na 19. sjednici Doma naroda održanoj 19. jula 2012. godine, donijela je

ZAKON O CARINSKOJ TARIFI

Član 1.

(Predmet Zakona)

Zakonom o carinskoj tarifi uspostavlja se tarifna i statistička nomenklatura i carinska tarifa Bosne i Hercegovine pod nazivom Carinska tarifa (u dalnjem tekstu: CT), s ciljem ispunjavanja potreba Carinske tarife Bosne i Hercegovine, statistike o vanjskoj trgovini i drugih politika koje se odnose na uvoz i izvoz robe, u i s carinske teritorije Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: BiH).

Član 2.

(Sadržaj CT-a)

- (1) CT obuhvata:
 - a) nomenklaturu roba koja je u skladu s Harmoniziranim sistemom i s Kombiniranom nomenklaturom koju koristi Evropska unija, oznake za posebne zahteve države i dodatne šifarske oznake;
 - b) konvencionalne carinske stope (najpovlaštenija načina - MFN) koje se primjenjuju na robu obuhvaćenu nomenklaturom;
 - c) preferencijalne carinske stope u skladu s međunarodnim sporazumima koje je BiH zaključila s određenim zemljama ili grupama zemalja;
 - d) privremene suspenzije i privremena smanjenja stope, mjere zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza, antidampinške i kompenzatorne mjere i privremene tarifne kvote;
 - e) ostale mјere predviđene propisima BiH.
- (2) Sastavni dio CT-a čine Opća pravila od 1. do 6. o svrstavanju roba u CT, kao i Pravila o jedinstvenoj carinskoj stopi.

Član 3.

(Struktura oznake CT-a)

Svaka oznaka CT-a sastoji se od desetocifrenog broja:

- a) prvih šest cifara odnose se na tarifne brojeve i podbrojeve nomenklature Harmoniziranog sistema u skladu s Međunarodnom konvencijom o harmoniziranom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, koju razraduje i prati Svjetska carinska organizacija;
- b) sedma i osma cifra su u skladu s Kombiniranom nomenklaturom. Ako se oznaka dalje ne dijeli, sedma i osma cifra su "00";
- c) oznake za posebne državne zahteve su identificirane devetom i desetom cifrom, a prije njih стоји oznaka

"ex". Ako se oznaka dalje ne dijeli, deveta i deseta cifra su "00";

- d) u posebnim slučajevima mogu se uvesti dodatne četverocifrene šifarske oznake za primjenu posebnih mјera koje nisu šifrirane ili nisu u cjelini šifrirane na mjestu devete i desete cifre.

Član 4.

(Druge oznake CT-a)

- (1) CT uključuje sve informacije koje se zahtijevaju da bi se ispunili ciljevi ovog zakona navedeni u članu 1. ovog zakona, uključujući i statističke.
- (2) Ostale mјere, u skladu s članom 2. stav (1) tač. d) i e) ovog zakona su uključene korištenjem napomena i fusnota u dijelovima i glavama, ili na drugi način, kako je odgovarajuće.

Član 5.

(Nadležnosti u postupku usvajanja CT-a)

- (1) CT definirana u članu 2. stav (1) tač. a), c) i d) ovog zakona zasniva se na prijedlogu koji priprema Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (u dalnjem tekstu: Ministarstvo), na osnovu konsultacija s Upravom za indirektno oporezivanje, a usvaja ga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Vijeće ministara BiH).
- (2) CT definirana u članu 2. stav (1) tač. b) i e) ovog zakona zasniva se na prijedlogu koji priprema Ministarstvo, na osnovu konsultacija s Upravom za indirektno oporezivanje. Ove propise usvaja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
- (3) Uvođenje, izmjena ili dopuna carinskih stopa u CT-u za zemlje koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije vrši se putem zakona koji usvaja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
- (4) CT definirana u članu 2. stav (1) tač. a) i c) ovog zakona usvaja se na godišnjem nivou, odlukom Vijeća ministara BiH u skladu s vremenskim rasporedom iz člana 6.
- (5) Vijeće ministara BiH će u CT-u propisati slučajeve i vrijednost robe na koje se može primijeniti jedinstvena carinska stopa od 10%.

Član 6.

(Rokovi u postupku usvajanja CT-a)

- (1) CT definiranu u članu 2. stav (1) tač. a) i c) ovog zakona priprema Ministarstvo do 15. novembra svake godine, uskladenu s Kombiniranom nomenklaturom koju objavljuje Evropska unija do 31. oktobra svake godine.
- (2) Prijedlog CT-a dostavlja se Upravi za indirektno oporezivanje, koja je dužna da, u roku od deset dana od dana prijema, mišljenje dostavi Ministarstvu.
- (3) Prijedlog CT-a dostavlja se Vijeću ministara BiH do 5. decembra svake godine, s blagovremeno dostavljenim mišljenjima.
- (4) Vijeće ministara BiH donosi odluku o usvajanju CT-a za narednu godinu do 20. decembra tekuće godine.

Član 7.

(Nadležnost za tumačenje i objašnjenje CT-a)

Ministarstvo je nadležno za tumačenje i objašnjenje CT-a, te davanje mišljenja o primjeni CT-a.

Član 8.

(Objavljivanje CT-a)

CT i svaka izmjena i dopuna CT-a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i na web stranici Ministarstva.

Član 9.

(Prijetalne odredbe)

Postupak izrade i donošenja prve CT bit će okončan u skladu s rokovima iz člana 6. ovog zakona.

Član 10.

(Prestanak primjene ranijih propisa i izuzeci)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe:

- (1) Zakon o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 1/98, 5/98, 7/98, 22/98, 31/02, 32/04, 48/05, 76/06, 35/09 i 14/10), osim:
 - a) člana 6. Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 1/98), koji će se primjenjivati do stupanja na snagu prve CT usvojene u skladu s ovim zakonom,
 - b) općih pravila, nomenklature robe, carinskih stopa i tarifnih kvota, navedenih u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 31/02, 32/04, 48/05, 76/06, 35/09 i 14/10), koje su ugradene u Odluku o usaglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH za 2012. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 105/11);
- (2) Odluka o primjeni člana 2. Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 6/98), koja će se primjenjivati do stupanja na snagu prve CT usvojene u skladu s ovim zakonom;
- (3) Odluka o postupku carinjenja nesastavljenih proizvoda ili rastavljenih proizvoda čiji se dijelovi uvoze sukcesivno ("Službeni glasnik BiH", broj 6/98);
- (4) Odluka o određivanju iznosa vrijednosti roba na koje se primjenjuje jedinstvena carinska stopa ("Službeni glasnik BiH", broj 6/98), koja će se primjenjivati do stupanja na snagu prve CT usvojene u skladu s ovim zakonom.

Član 11.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01.02-02-1-1/12

19. jula 2012. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.**643**

Temeljem članka 51. stavak 9. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 30. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 21. lipnja 2012. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 22. lipnja i 19. srpnja 2012. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZBORU ČETIRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURANJE KVALITETE**

I.

Članovima Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, na mandat od tri godine, imenuju se:

1. Ammar Miraščija;
2. Ivo Rozić;
3. Milenko Stanić i
4. Lamija Tanović.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01.02-50-14-31-5/12

19. srpnja 2012. godine

Sarajevo

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, v. r.

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, v. r.

Na osnovu člana 51. stav 9. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. juna 2012. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 22. juna i 19. jula 2012. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZBORU ČETIRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OBEZBEĐEĆIVANJE KVALITETA**

I

Za članove Upravnog odbora Agenције за развој visokog obrazovanja i obезбеђивање kvaliteta na mandat od tri godine imenuju se:

1. Ammar Miraščija;
2. Ivo Rozić;
3. Milenko Stanić i
4. Lamija Tanović.

II

Ova odluka stupa na snagu danom objavljuvanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01.02-50-14-31-5/12

19. jula 2012. godine

Sarajevo

Predsjedavači

Predstavničkog doma

Parlamentarne
skupštine BiH

Dr. Milorad Živković, s. r.

Predsjedavači

Doma naroda

Parlamentarne
skupštine BiH

Dr. Dragan Čović, s. r.

Na osnovu člana 51. stav 9. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 59/07 i 59/09), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. juna 2012. godine, i na 18. sjednici Doma naroda, održanoj 22. juna i 19. jula 2012. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZBORU ČETIRI ČLANA UPRAVNOG ODBORA
AGENCIJE ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I
OSIGURAVANJE KVALITETA**

I.

Za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta na mandat od tri godine imenuju se:

1. Ammar Miraščija;
2. Ivo Rozić;
3. Milenko Stanić i
4. Lamija Tanović.